

Na osnovu čl.38, tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.list Crne Gore", br 2/18, 34/19, 38/20), čl.36 tačka 2 Statuta Opštine Kotor („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi" br.37/19), čl.109 st.1 i čl.110 Poslovnika Skupštine opštine Kotor ("Sl.list Crne Gore-opštinski propisi", br. 9/12), Skupština opštine Kotor na III sjednici održanoj 24.11.2020.godine, donijela je

ODLUKU

o dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Kotor

Član 1

U Poslovniku o radu Skupštine opštine Kotor ("Sl.list Crne Gore-opštinski propisi", br.09/12), poglavlje V - Sjednica Skupštine, tačka 2 - Kvorum za sjednicu, posle čl.70, dodaju se tri nova člana koji glase:

Član 70 a

U slučaju vanredne situacije izazvane epidemijom zarazne bolesti (dalje - vanredna situacija) odbornik može učestvovati u radu i odlučivati na sjednici Skupštine i njenih radnih tijela van sjedišta Skupštine (dalje - sjednica na daljinu) putem bezbjedne informaciono-komunikacione tehnologije.

Sjednicom na daljinu smatra se sjednica na kojoj određeni broj odbornika nije u mogućnosti da prisustvuje u prostorijama koje su predviđene za rad Skupštine i njenih radnih tijela, već učestvuju u radu i odlučuju na način iz stava 1 ovog člana.

Odbornik je dužan najkasnije do početka sjednice obavijestiti predsjednika Skupštine odnosno predsjednika radnog tijela, u pisanoj ili elektronskoj formi, o postojanju razloga za učestvovanje u radu sjednice na daljinu (mjere izolacije), uz dostavljanje Rješenja nadležnog organa.

Sjednica na daljinu sprovodi se putem informacione tehnologije iz stava 1 ovog člana, koja omogućava prenos podataka, slike i zvuka u realnom vremenu, takvog kvaliteta da se bez sumnje može utvrditi identitet odbornika koji učestvuje na sjednici.

Ukoliko odbornik učestvuje u radu sjednice na daljinu, mora obezbijediti da njegov uređaj za komunikaciju bude povezan na mrežu koja omogućava prenos slike i zvuka u realnom vremenu.

Član 70 b

Prilikom utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine, prisutnima se smatraju odbornici koji učestvuju u radu sjednice u prostorijama koje su predviđene za rad Skupštine i njenih radnih tijela i odbornici koji na početku sjednice potvrde učešće u radu putem informacione tehnologije iz člana 70 a stav 1 ovog Poslovnika.

Član 70 v

Skupština na sjednici na daljinu odlučuje javnim glasanjem i to: upotrebom elektronskog sistema za glasanje, dizanjem ruke, prozivkom ili upotrebom informacione tehnologije iz člana 70 a stav 1 ovog Poslovnika.

Ukoliko Skupština na sjednici na daljinu odlučuje o izboru predsjednika i potpredsjednika Skupštine, predsjednika i potpredsjednika Opštine sprovodi se javno glasanje u skladu sa stavom 1 ovog člana.“

Član 2

Sekretar Skupštine i Informacioni centar, dužni su da obezbijede administrativno – tehničke uslove za sprovođenje ove odluke.

Član 3

Odbor za statut i propise Skupštine daje svoje mišljenje na predlog ove odluke.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi.“

Broj: 11-016/20-17235
Kotor, 24.11.2020.godine

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR
PREDSJEDNIK
Dejan Vukšić